

## MIXER

Piše: Mirnes Sokolović

## ANDRIĆ I KOLABORACIONISTI, SLIČNOSTI I RAZLIKE

U sukobu koji se u poslijeratnim godinama na bh. medijskoj sceni vodi oko života i djela Ive Andrića – kako to često biva u polemikama – oponenti razvrstani u dva tabora posegnuli su za isključivostima divinizirajući ili demonizirajući samog pisca. Dok na jednoj strani postoji zazor da se uopšte govorи o diplomat-

tajnosti. S druge strane, kritičari na Andrićevu stranu preko ove epizode prelaze olako, također je preskačući, tražeći u najmanju ruku razumijevanje za pisca s obzirom da je svoje *neslavne poslove* radio bježeći od bijede iz koje se *valjalo otimati od malih nogu*. Andrićeva diplomatska epizoda, međutim, dobro je dokumentovana i pretresena, naprimjer, u knjigama *Ivo Andrić u našim sporovima* Vasilija Kalezića ili *Andrićeve godine u diplomaciji* Miroslava Karaulca. Tu se vidi da nije tačna teza da je Andrić u tridesetim godinama posve odsutan iz kulturnog ili političkog života, tek posvećen karijeri diplomate i pisca koji u tom periodu biva, naprimjer, primljen u Srpsku akademiju nauka i odlikovan Ordenom Svetog Save I reda.

Andrićevu ulogu u međuratnom kulturno-političkom životu prvi su počeli otkrivati pisci s ljevice. Upravo je Koča Popović ukazao na njegovu saradnju u Crnjanskijevom ultranacionalističkom časopisu *Ideje*, u kojem je objavio dijelove *Razgovora s Gojom*, satirično prikazujući Andrića kao blagu personu koja se tiho ukrcala na taj voz *Ideja*, u punom jeku eugenike, otvarajući svoju diplomatsku valizu i prilažući nekoliko listića sa *Razgovorima*, da bi na idućoj stanici decentno zatvorio svoj kofer i sišao s voza.

## MIXER

Mirnes Sokolović: Andrić i kolaboracionisti, sličnosti i razlike

## CEMENT

Saša Ćirić: Bedemi žanra  
Đorđe Krajišnik: Knjiga kao sendvič sa salatom

## VREME SMRTI I RAZNODE

Radivoj Šajtinac: Container Academy

## BLOK BR. V

Radovan Popović / Studiostrip: Bolesti srca i duše

ne karijere, nego zbog tekstova koje je 1938. i 1939. godine objavljivao pod pseudonimom Patrius u časopisu *XX vek*. Taj časopis je pokrenuo i finansirao ondašnji predsjednik vlade i ministar spoljnih poslova Milan Stojadinović, profašistički orientisan političar. Da se krio iza pseudonima Patriusa, Andrić nikada nije ni potvrdio ni opovrgnuo, većto izbjegavajući to pitanje oko kojeg



➔ Fotografije u broju: iz filma *Teströl és lélekör* (On Body and Soul), Ildikó Enyedi, 2017. ➜

skoj karijeri samog autora, ili eventualno konsekvcama te profesije na samo djelo, uz prikazivanje pisca kao velikog pokojnika bez ljudskih strasti i slabosti, na drugoj strani Andrićevu službovanje (posebice u periodu 1939. – 1941. koji je proveo u Berlinu na mjestu izvanrednog poslanika Kraljevskog poslanstva) dovoljan je dokaz njegove zločudne prirode, fašističkih simpatija ili kolaboracionističkih sklonosti.

### NEISPITANA EPIZODA

Osporavatelji Andrićeva života i djela, pišući u bh. kontekstu, često insinuiraju da se radi o epizodi neispitanoj i sumnjivoj, koju su Andrićeve apologete namjerno ostavili obavijenu velom

Već Krležin časopis *Pečat* godine 1939., na vrhuncu Andrićeve diplomatske karijere, donijeće jednu bilješku u kojoj stoji da je Andrić, u društvu ministra g. dr. Milana Stojadinovića, na Aleksandrovom dvoru učestvovao u lovnu na sitnu divljač, zečeve, fazane, lisice, koji su priredili za grofa Cianu, talijanskog ministra vanjskih poslova.

### POLITIČAN PISAC

Ono na čemu ljevičarski jugoslovenski pisci i Krleža, a posebice Kalezić kao krležolog i krležjanac, insistiraju, jeste da je u tim godinama i Andrić političan pisac, samo što se nalazio na suprotnoj strani istorije, i to ne isključivo zbog svoje profesional-

tridesetih godina postoji konsenzus pisaca ljevičara; tako ga, naprimjer, Krleža direktno svrstava u grupu sa Vladimirom Velmarom Jankovićem, a Aleksandar Vučo i Đorđe Jovanović ga uobičajeno kritikuju kao saradnika časopisa *XX vek* koji u tom trenutku mistično veliča narodnu srž, uzdižući etičke osobine cijelog naroda u duhu režimske ideologije, snagu rase i nacionalnu postojanost, zagovarajući i saradnju sa Njemačkom i Italijom. Osim toga, Andrić je pod svojim imenom u *XX veku* objavio i dio pripovijetke „Poručnik Murat“.

U tekstovima Patriusa, kako primjećuje Kalezić, politika autora je u svakom trenutku politika njegovog ministarstva, a sam pogled na bibliografiju dokazuje da je Patrius tih godina najrevno-

snji saradnik časopisa. U tim člancima Patrius hvali miroljubiju i razumnu politiku ministra Stojadinovića koju je propovjedao za vrijeme posjeta Mađarskoj i Njemačkoj, blagodareći kojoj se naš narod 1938. godine može najnormalnije posvetiti „ekonomskom, socijalnom, kulturnom i prosvetnom uzdizanju i unutrašnjem konsolidovanju, uveren da mu je mir na njegovim granicama obezbeđen“. Nadalje, nakon okupacije Čehoslovačke, Patrius piše 1938. da Nijemci nemaju više teritorijalnih pretenzija, a ako ih i bude – zahvaljujući ministru Stojadinoviću – „naš narod“ može dočekati Nemačku na svojim granicama bez uz nemirenja, bez nespokojstva za budućnost, jer je „siguran da u njoj ima prijatelja, s kojim će moći da razvija normalne i srdične odnose garantovanog dobrog susjedstva, na dobro i jednog i drugog naroda i cele evropske zajednice.“

#### RAZLIČITI REGISTRI

Neki profesori, među kojima je i Krešimir Nemec, danas se teško mire sa mogućnošću da se jedan tako vrstan stilist kao što je bio Andrić prilagođava birokratsko-političkom žargonom, podcjenjujući vještina autora *Travničke hronike* da brzo i lako koristi različite registre, a duktus političke propagande svakako je jedan od lakših i bržih sa sasvim ovlađati. Da Andriću tih godina nije posebno stalo do stojadinovićevskog stanovišta, neće se vidjeti samo po tome što je te tekstove objavljivao pod pseudonimom, nego i zato što ju nakon Stojadinovićeve smjene tako lako napisao da je novi ministar spoljnih djela g. Aleksandar Ćinčar Marković *vodeća ličnost naših međunarodnih odnosa*. Andrić tom diplomatskom poslu pristupa pragmatično, kao da nema sopstvenih uvjerenja, pa tako piše Elaborat o albanskom pitanju, za potrebe svog šefa Stojadinovića u pregovorima s grofom Cianom, iznoseći stanoviste koje prema Albancima ima Kraljevina Jugoslavija, što nije morao potpisati, kao i doktorsku disertaciju u kojoj piše i o pogubnosti turskih uticaja na Bosnu, koju brani kako bi ostao u diplomatskoj službi, što je morao potpisati.

Samo oni koji nemaju uvid u promjenu političko-etičkih modela u Andrićevom angažmanu, odnosno zaukretnju koji je napravio u svom životu nakon mariborskih tamnicica, otkriviš djebla Machiavelliju i Guicciardiniju, kao i uzase diplomatske službe i politiku Kraljevine Jugoslavije, ne mogu prihvati Andrića kao analitičara koji u elaboratima i disertacijama nije senzibiliziran za toleranciju prema svim narodima i narodnostima. Nije previše čudno da jedan pisac, nakon nekoliko desetljeća, iskorači iz sebe i od zagovornika ideje jugoslovenskog jedinstva zbog koje je ležao u zatvoru prometne se u režimskog intelektualca i branitelja državne represivne politike. Kako piše Karaulac, Andrić 1939. postaje poslanik u Berlinu u najgorjem trenutku: u doba kad je Njemačka već uveliko počela da ostvaruje svoju viziju novog evropskog poretku. Kao iskusni diplomat, ugledan literata, dobar znalač njemačkog jezika i kulture, ličnost visoke reprezentativnosti, Andrićeva služba trebala je imati protokolarni karakter, s obzirom na to da jugoslovenska vlada u to vrijeme uveliko gađi zakulisne odnose sa njemačkim vlastima, na što će se Andrić u pismima stalno žaliti. U tamnoplavom fraku, ogrnut pelernom, s trorogim šeširom ukrašenim bijelim nojevim perjem na glavi, Andrić će stupajući u službu pohoditi i kancelara Hitlera, a nakon toga će biti prijem na kojem će se razgovarati o unaprednenju njemačko-jugoslavenskih veza u naući i kulturi. Sutradan će Andrić prisustvovati i velikoj paradi priređenoj u čast Hitlerova rođendana.

#### KARIJERA I DJELO

To su svakako epizode kojima se jedan pisac i intelektualac, privržen humanističkim idealima (ako takav zaista postoji među živima), ne može ponositi. Kako se ta profesionalna karijera odražava na njegovu djelu? Ako u njegov opus, kao što je to radio i Andrić, ne svrstamo elaborate i disertacije, kao ni Patriusove članke, onda nikako; s njegovom diplomatsko-žurnalističkom fazom književna nauka i publicistica se razračunava, razlučujući je kao i sam pisac od beletrističkih djela koju su oslobodenia tih ideoloških teza. Ako bi se moglo upošteviti rezonansna nacionalnog etosa u Andrićevom poetici, onda bi se osjećale u njegovom veličanju tradicije u esejima o Petru Kočiću, Njegošu, Skerliću, Vuku Karadžiću, imitirajući usmenih žanrova u njegovom gnomičnom stilu, s obzirom da je Andrić mnogo konzervativnijeg estetskog uklina u odnosu, naprimjer, na Crnjanškog koji je otvoreno propagirao svoje reakcionarne i profašističke političke stavove. Valja se, međutim, složiti da istraživačima koji naglašavaju da se može i mora govoriti o Andrićevoj političnosti, kao i da je nemoguće u pojedinim fazama sasvim ga odvojiti od njegovog ideološkog profila, prije svega zbog toga što je pisao propagističke političke analize i članke a da to nije spadalo u opis njegovog radnog diplomatskog mesta, propu-

stivši priliku da sasvim razvodi svoje književno djelo od profesionalne karijere.

#### VRTOGLAVI USPJEH

Andrićev vrtoglavlji uspjeh u vrijeme druge Jugoslavije, također, nije rezultat neke antialbansko-bošnjačkobosanske jugo-zavjere, nego njegove diplomatske vještine, budući da je na vrijeme pružio mostove prema komunističkim kulturnim poslenicima, o čemu su ostavili zapise Radovan Zogović i Marko Ristić, ponudivši im rukopise *Na Drini ćuprije* ili *Travničke hronike*, iskazujući lojalnost novoj vlasti, pišući o partizanskim dnevnicima, elektranama i brezantskim rudarima, privihavši i poziciju predsjednika Saveza književnika Jugoslavije. Također ide u prilog tezi da nije bio vezan za svetosavsko-stojadinovićevsku nacionalističku ideologiju, služeći s njome jedno vrijeme tek kao instrumentom. Andrić je poslije 1945., kako godine budu išle, dobiti državnu nagradu FNRR, odlaziti kao predstavnik u delegacijama književnika, steći ordene zasluga za narod, postati počasni član matica i spoljni saradnik katedri za jugoslovenske književnosti, dobiti Nobelovu nagradu, a Josip Broz Tito će mu lično uručiti Orden republike sa zlatnim vijencem. Molbu da se s jedne izložbe 1951. godine ukloni fotografija s potpisivanja Trojognog pakta, na kojoj se vidi i Andrić, Zogović i Đilas ispunice mu.

Iako je 1941. godine imao dodira sa fašističkim političarima i vlastima, najnormalnije suradujući s njima po zakonima diplomatske službe, Andrić i kao pisac i kao službenik umnogome se razlikuje od jugoslovenskih pisaca kolaboracionista. Andrić u periodu od 1941. do 1945. živi u Beogradu u izolaciji, ne objavljujući ništa, ne učestvujući ni u čemu, po čemu se razlikuje od, naprimjer, jednog Mile Budaka, koji postaje NDH cenzor i ministar vjera i kulture, Svetislava Stefanovića, koji piše antisemitske članke, poziva na spaljivanje degenerirane jevrejske književnosti, služuje kao komesar Srpske književne zadruge i sarađuje sa



svim kvistinskim listovima, ili jednog Envera Čolakovića, koji usred rata odlazi kao kulturni ataše veleposlanstva NDH u Mađarskoj, a 1943. u izdanju Matice hrvatske objavljuje roman u kojem se u najboljoj maniri ondašnje estetike jedan Jevrejin prikazuje kao prepredenjak i skrtac, a kult zdravja i snage, zajedno s idealom bogatog koljenovića, veličajući najlepša i najčšća dostignuća jednog naroda.

#### NIJE KOD KUĆE

Godine 1941., rekavši kuriru na vratima za samog sebe da nije kod kuće, odbija potpisati Apel srpskom narodu koji je kulturnim radnicima u okupiranom Beogradu plasirao ministar prosvjete i vjera Velibor Jović, pozivajući ih da osude partizanski pokret. Opređeljujući se za striktnu neutralnost, nasuprotni radikalne afirmacije ili negacije fašističkog režima, gubeći se u sumraku sopstvene radne sobe, Andrić – poput Krleže ili Ristića – bira poziciju rezervisanu za već priznate pisce čija je šutnja sama po sebi konsekventna, a taj moralni izbor, kako bi rekao Stanko Lasić, nije absolutna vrijednost, nego samo još jedna relativna solucija, budući da s jedne strane predstavlja implicitnu negaciju totalitarizma i prezirnu osudu, ali povlači za sobom i šutnju o zločinima i neiskorištanju književnog jezika kao negacije totalitarizma, što pak u toku Drugog svjetskog rata obilno koriste ljevičarski pisci pokazujući tako svoju privrženost drugom ideološkom sistemu vrijednosti ■

# CEMENT

Piše: Saša Čirić

## BEDEMI ŽANRA

Oto Oltvanji: *Priče misterije i magije*  
(Laguna, 2017)

Istakao bih dva momenta u *Pričama misterije i magije*, prvoj knjizi priča Ota Oltvanjija (1971), beogradskog noveliste subotičkog porekla. To je njihov poetički raspon i stil. Oba momenta predstavljaju njihovu prednost, ali su, gle čuda, i izvor njihovog ograničenja. Na pomenuti raspon ukazuju i naslov knjige, koja je ciljano podeđena na tri celine, dakle na priče misterije, magije i na (dve) priče koje čine njihov melanž. Ova podela asocira na onu koju pomiče Čvetan Todorov između čudnog i čudesnog, verujući da se fantastika nalazi u tankom pročepu između ove dve kategorije. Po tom merilu, kod Oltvanjija i nema fantastičnih priča. Ali nije tako.

Po mom osećanju stvari, obe kategorije u naslovu ove knjige priča nisu adekvatno označene. Umesto misterije u pričama se javlja zagonetka ili zagonetno, dok magije nema ni od korova. Umesto magije postoji čista fantastika, ili čudesno u svojim žanrovskim modifikacijama i ukrštanjima.

Priča „Teslini nasilje“ predstavlja priču o odrastanju i slička „rane jade“ koji su obeleženi neželjenom inicijacijom u



tek požrtvovana pomoć jednog mađarskog dečaka i dečakovog dede, a ne njegova vlastita „magija“, omogućila da izbegne poteru pograničnih patrola i osvetu svog sunarodnika, „Magijske priče“ predstavljaju neobičnu kombinaciju fantasije, horor i drugih žanrova čiste fantastike, sa pripovedanjem istorijske i realističke proze. Na primer, priča „Oči boje biske“ ukršta putovanje kroz vreme i traumatski narativ; „Naš hotel u nultoj tački grada“ priče o duhovima i nevi vrsnu akcione farse; „Pank“ tinejdžersku prozu i horor; „Lepše nego ptice“ partizansku prozu i fantastičnu horor.

Štavše, u nekoliko priča mogu se prepoznati motivi i pristup tzv. angažovanoj proze. U pomenutoj „izbegličkoj“ priči, „Aleja blistavih bodeža“, kontekst priče daje izbeglička kriza od pre nekoliko godina i lov na emigrante koji se odvija u pograničnom području Srbije i Mađarske. U priči „Sve uračunato“ stidljivo i neodređeno je unet motiv ratnog zločina, dok je u priči „Nečeš da nas lažeš“ motiv o korporaciji koja truje ljudi i službenici korumpirani savesti posredni motiv, umetnut u situaciju dosta brzopletno izvedenog i neuvjerljivog medusobnog „raskrinkavanja“ likova.

Po mom sudu, najbolje priče u knjizi su one koje nadilaze limite zadate žanrovskom matricom, odnosno dominacijom fabule kojoj su podređeni svи ostali elementi naracije. To su priča „Velika mogućnost napredovanja“ i „U tehnikoru, večito mlad“, svaka iz različite kategorije. Prva je priča atmosferne, neočekivanih obrta i izneverenih očekivanja narratora, koji takođe spada u glavni korpus likova u knjizi: eterotski neostvareni socijalnih autsajdera, usamljenih ali moralno samosvesnih i delatnih.

Druga priča, nešto obazrivije mada eksplicitno, operiše ustaljenim motivom fantastičnog žanra o zlokobnoj moći tehnologije, ovde TV aparata kao demonskog portala, iz čega se odvija jedna porodična drama „nečiste krvii“, odnosno drama napora da se zla kob ne prenese na naredno koleno. Zapravo, najboljim pri-

ča koja deluje kao vremensko istraživanje fabule, nakon čega sledi dramatični flesbek, odnosno vraćanje priče unazad. Takođe, vidljiva je namera da se svaka zagonetka razreši, poneka i daleko pre kraja, kao u priči o duhovima koji su zaposeli hotel u centru Beograda. Osetno je i prisutno nenametljivo humora u pripovedanju, koji ne samo što daje šarm priči, već i ukazuje na višak nerealizovane poetičke samosvesti.

To me dovodi da glavnog zaključka i najveće zamerke koju mogu da uputim ovoj knjizi priča: ostanak u granicama žanra, odnosno nedostatak smelosti za radikalniji iskorak, sa ili bez većeg rada na jeziku priče. Kao da je autor bio svestran očekivanja publike, zadovoljivši se, kao dobar sportista, napornom da joj maksimalno izade u susret, da bi se usput dokazao kao virtuz mogućeg unutar usko definisanih granica priča. Tako da je najveća dobit Oltvanjijevih priča stil kroz pouzdano sredstvo fabule i atmosfera kod boljih priča koja nas drži u uverenju da ćemo prisustvovati nečemu značajnijem nego što je pukli rasplet. Ta slutnja i isčekivanje, iako neuslišeni, najveći su dobitak „priča misterije i magije“ Ota Oltvanjija ■

## BETONJERKA MESECA

Parada je protekla mirno  
zato što ju je organizovao  
najveći nasilnik.


Nebojša Stefanović Brnabić

Piše: Đorđe Krajšnik

## KNJIGA KAO SENDVIČ SA SALAMOM

Almin Kaplan: *Trganje*  
(Synopsis, Sarajevo – Zagreb, 2018)

Trganje Almina Kaplana, u podnaslovu označeno kao roman, još jedna je tipična ponjava recentne bosanskohercegovačke književne produkcije. Kada to kažem mislim prevaždonu na stilski manirizam i šare ispojednog pripovijedanja koje se u ovu književnost udomačilo kao najpoželjniji oblik ulaska u proznu. Kaplanova knjiga je upravo i nesumnivo izdanak takve stilске tradicije knjigopisanja. O čemu se zapravo radi? U hroničnom nedostatu valjanih romaneskih eksperimenta i traganja za pomjeranjem i autentičnjom pripovjedačkom perspektivom, kojom bi se možda konačno bar malo zaobišla opšta mjesto prijeratnog, ratnog i poslijeratnog vremena, u bl. književnosti se veoma često poseže za ziceraškim prvim ispojednjim licem. Time se, dakako, misli da veća uvjerenost tekstu, ali ona gotovo po pravilu već u samom startu biva iznevjerena. Ono što se mislio kao romaneska uvjerenost, ono da baš vjerujete da je sve tako bilo, u linearnom taksativnom nabrajanju opštih mjeseta odraštana na kraju dvadesetog vijeka, postaje zapravo baš onako kako je bilo. Ali u doslovnom smislu. Ne fiktivni junak, nego autor sjeća svog odraštana. Neke vrli pitac bi sad rekao kako može znati da je baš tako bilo. Lako. Odsustvom romanesnosti. Autor cijelim tokom *Trganja* bez odmaka, bez nastojanja da se čitaoca nekako iznenadi, napravi neki obrat, i iskorači iz pukke deskripcije sjećanja na jedno sumorno razdoblje prošlosti koje je svima već dobro poznato, izruciće pred čitaocu



mahom opšta mjeseta generacija rođenih pred raspad jugosocijalizma. Ne dajući pritome ni autentične karaktere, ni pomjerenu priču koja će nam to razdoblje osvijetliti na drugaćiji način. Kaplan, dakle, kao i niz drugih generacijskih bliških autora prije njega, misli roman, a zapravo piše spomenar vlastitog djetinjstva. Dakako, to je plemeno i legitimno. Ali daleko, daleko od romana. To je u *Trganju* veoma lako detektovati, jer bi knjiga koja je roman moralna imati unutar sebe neku priču. Ovakvo kako je to ovdje posloženo temeljno. Ispod kapljice vode u krovu knjige. Istina, u njoj se nezvono sjeća svog djetinjstva s kraja osamdesetih i tokom devedesetih godina 20. vijeka. Jasno nam je da je mjesto radnje Stolac. I da se taj koji se sjeća djetinjstva sjeća i nečim jama iznad njihove kuće o kojima je dedo pričao, a koje, ispostavice se kasnije, kriju zločine iz ratova. Tko slutnja i isčekivanje, iako neuslišeni, najveći su dobitak „priča misterije i magije“ Ota Oltvanjija ■

i rat. Da, znamo i priče o famoznoj postmodernoj defragmentaciji narativa, ali i ona bi trebala imati nekakvu kompoziciju, nekakvu nit koja pokazuje da tu ima bar nekakve ideje o smislu.

Ne kažem da u *Trganju* Almina Kaplana ne postoji ideja o smislu pisanja knjige. Ona je dakako prisutna, ali nedovoljno prisutna da bi ova knjiga postala roman. Najprije jer je najviše prostora u ovoj knjizi posvećeno opisivanju stvari koje su obilježile to prošlo vrijeme. Ono kako se živjelo, šta se jelo, pilo, gdje se ljetovalo, koja se muzika slušala, koji su se filmovi gledali, kako se na kraju bratstvo i jedinstvo u krvi završilo i etc. Jasno je da je mizanscen priče važan, da ga se treba kontekstualizirati nekim karakterističnim detaljima prošlog vremena. Ali kada knjiga postaje zbirka razglednica tog vremena onda prestaje biti autentična priповijest o, kako bi Singer rekao, nekoliko jedinstvenih karaktera u jedinstvenim okolnostima. Ovdje karaktera nema. A to je, valjda, od Servantesa do danas poznato kao ono bez čega se u romaneske svatove ne ide.

Ono što je takođe problem *Trganja* kao eventualnog romana jeste prilična neujednačenost priповjedačke perspektive. Iako se u ovoj knjizi uzima perspektiva odraslog junaka koji se sjeća svog djetinjstva ona često ide u infantilizaciju koja priповijest čini banalnom. Ta neodlučnost da li priču priča odrasli ili dječak dovodi do neuvjerljivosti i predimenzioniranja, što vodi u skliznuća koja za-

vršavaju nezgrapnostima i odsustvom motivacije. Evo nekoliko reprezentativnih primjera kako se u *Trganju* nedostatak akcije i priče zamjenjuje proizvoljnim uopštavanjima: „Od svih, majka me je najviše voljela, bez rezerve, onako kako se voli dijete.“; „U Klozetu smo se ispišavalici, a u banji, s lica spiralni ostatke sna.“; „Luka i dedo su imali nešto što su krili od Kreše. Ili samo o tome pred njim nisu pričali. Nikad ih nisam čuo, već sam tako osjećao.“; „Sendvič je pratio tako što bi od štruce odsjekao dvije paralelne kriške, između njih stavio salamu, i na kraju sve to umotao u papir.“; „Oni koji nisu voljeli Franju, zvali su ga Vranjo. Oni kojima nije bio drag Alija, rimovali su ga sa balija.“

Uz nedovoljno razrađeni kompozicioni okvir, već pomenu-to sjećanje na dame iz ratova i tajnu koju krije pri povjedačev dedo, iz kojeg se možda mogla razviti nešto autentičnija priповijest o našem vremenu i ovim prostorima, sve ostalo što *Trganje* kao knjiga sadrži samo je linearно ispričano sjećanje koje ne izlazi iz okvira intimne porodične priče autora. Namjesto autentične perspektive koja će sva ta sjećanja pocijepati i izvrnuti naopake, imamo još jedno generacijsko vraćanje na teške dane našeg odrastanja. I već sve vrši iz te fijke od dosade. Ko ne misli tako, naravno može sazнатi kako se pravi sendvič sa salatom. I još mnogo, mnogo sličnih i poučnih savjeta kojima *Trganje* obiluje ■

# VREME SMRTI I RAZONODE

Piše: Radivoj Šajtinac

## CONTAINER ACADEMY

Kako se zovem  
šta će ti ime  
piši samo  
nije uspela, ova boja, ova kana  
zato što sam je ukrala

slabo je crvena i curi  
znam, čak i iza ušiju

gadno i još smrdim  
šta će ti ime, piši samo

bila sam u data. muž je bio  
dobar  
pa stoka  
i gore i dole  
usta da piće i povraća  
a dole da sere i piše

samo njega da imaš  
a da ne možeš da stignes  
sad ga nemam

rastavljeni  
u kolicima je, tamo kod  
njegovih

jednom sam ga gurala do pošte  
da podignemo socijalnu  
ušli nekako  
ali izači nikako

bio je besan, puna pošta,  
masa od ulice do šaltera  
a mi, invalidski,  
preko reda  
svi besni  
on se nasloni na mene a  
drugom rukom  
razbijja i kida kolica  
kolica koja ne mogu da  
izađu, zaglavljena  
tako bolestan, jak i besan  
i sva kolica pokida  
dovedem ga kući  
donesem taksijem  
skupo i blesavo

u kući ja besna, sinovi pitaju  
gde su kolica  
pokido tata  
oni uzeli kesu da odu u poštu  
i pokupe delove,  
da sastave kolica

vole tatu  
jebo ih on

a ne, slabo sa tim  
nemam ni volju, ni vremena  
ni šta da obučem za to  
mogu da hoću  
da tražim

vidiš, ovo su gaće, debele  
kineski pamuk i domaći sapun  
a leto  
tu sad treba svila  
znaš šta je svila  
šta ti žena obuče kad je ovako  
šta će ti i ime, piši samo

cigani lete u nebo  
ne, cigani lete u kurac  
slabo ja pevam,  
mogu da krećim, spremam i  
okopavam  
nemam ja vremena da pevam  
nemam zašto da pevam  
šta će ti ime, piši samo

pitaj ženu za kanu  
egipatsku  
onu s kamilom i kleopatrom i  
šiljatim zidanim grobom  
iza takve slike – kesica  
i prašak  
pa da umešam  
da se ofarbam i udesim  
nemam vaške  
šta će ti ime, piši samo

kako tebi ovde ne smrdi  
i koji moj toliko stojiš,  
gledaš i slušaš i pišeš  
a nisi pandur  
ne vidiš ništa  
ne čuješ ništa  
a tako si izbežen i  
tako čutiš i slušaš

što si, kad si došao i bacio  
ostao da stojiš  
jel si to mene video  
i nije ti dosta  
oćeš i da me čuješ

sta bi ti očin moj  
da meni nije curila farba  
iza ušiju  
gle, mladoj ciganki,  
odsekli glavu  
i ona je samo nataklala  
na vrat  
ko kapu  
nezarasu, nezalepljenu

šta će ti ime, piši samo

i plastiku će da nam ukinu  
i veštačko cveće i onu paštetu  
i onaj sirup i mušeme i  
linoleume

i gips i celofan  
i apostolke  
i gajtane, prekidače, antene,  
mlado gvožđe  
i muve

možda ne samo nama  
al čuli smo

šta će ti ime, piši samo ■



## BLOK BR. V

Autori: Radovan Popović / Studiostrip

